

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA
UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 24 (3)

IZDAN 20. avgusta 1922

PATENTNI SPIS ŠT. 389.

Emil Bolbriner, Wels

Roštilj

Prijava od 27. marta 1921.

Važi od 1. novembra 1921.

Pravo prvenstva od 4 marta 1919 (Austrija)

Predmet izuma je roštilj sa ozubljenim roštiljnim nosiocima čiji su djelovi bez upotrebe zakovice, vijka, medjuležajnih ploča i slično — čvrsto spojeni i mogu se međusobno podupirati, a da se kod toga ne sprečava lagani sastav i izmjena pojedinih pokvarenih dijelova.

Prema izumu postigne se to tako, da se roštiljni nosioci sa glatkim roštiljnim šipkama, koje su umetnute pravokutno u ozubljene rupe nosioca — pomoću proreznih ploča, koje su providjene sa kukama, i koje drže umetnute nosioce — objese u površinu roštilja.

Crtež predložuje jedan takav roštilj u sl. 1 u gornjem pogledu, u sl. 2 i 3 u uzdužnom i poprečnom prosjeku, dočim sl. 4 i 5 prikazuju jednu od proreznih ploča u pogledu i prosjeku.

Glatke roštiljne šibke, koje su shodno iz plosnog željeza budu postavljene u pravokutan roštiljni nosioc *b*, koji je ozubljen i obješen u izrezak roštiljne površine *c*.

Obješenje nosioca slijedi pomoću proreznih ploča *d*, koje su iz komada plosnog željeza sastavljene, koji komadi su savinuti u obliku U i koji su providjeni sa izrezcima kuda se umetnu krajevi nosioca; oni

su providjeni i sa kukama 1, koje lagano hvataju preko stršećeg ruba *c*¹ roštiljne površine.

Prorezne ploče mogu se također — ako roštiljna površina nije izvedena sa podignutim bridovima na mjesto kuke 1, kako je to naznačeno sa crtkanim linijama — napraviti sa ravnim kutnim stegnom *d*₂ tako da ovo vanjske stegno *d*₂ leži plosno na roštiljnoj površini *c*₂.

Da se roštiljne šibke sa roštiljnim nosiocima spoje u upornu cjelinu dostaje znatno pomaknuće roštiljnih nosioca iz njihovog pravokutnog položaja prema roštiljnim šibkama, čime oni dolaze u kosi položaj prema zadnjima i prorezne se ploče na rubovima roštiljne površine i od njih obuhvatne krajnje roštiljne šipke — se čvrsto stisnu.

Za slučaj, da se ima poduzeti rastavljanje roštilja ili izmjena pojedinih roštiljnih šibki, potrebno je samo pomaknuti roštiljni nosioc u pravokutni položaj prema šibkama.

Kod jednog tako sastavljenog roštilja ostaje poprečni prosjek i ozubljenje nosioca isto tako kao i prorezne ploče za sve veličine roštilja — jednako a mijenja se samo daljina i broj roštiljnih nosioca tako da se

prema tome dadu napraviti sa razmjerno malo običnim alatom — a i izmjena pojedinih dijelova može se izvesti i od neupučenih osoba sasvim lagano.

Patentni zahtev.

Roštilj sa ozubljenim roštiljnim nosiocima

naznačen time, da se ovi nosioci mogu objesiti sa glatkim roštiljnim šibkama, koje su pravokutno umetnute u njihove ozubljene jame pomoću proreznih ploča, koje su providjene sa kukama, i koje drže umutnuti nosioc u roštiljnoj površini.

PATENTNI SPIS ŠT. 389.

Emil Bolzinger, Weis

Roštilj

Vaš od 1. novembra 1921.

Prijava od 27. marta 1921.

Pravo prijedloga od 4. marta 1919 (Austrija)

su providjeni i sa kukama i, koje lagano hvataju preko staklene tuba 2, roštiljne površine.

Prorazne ploče mogu se također — ako roštiljna površina nije izvedena sa pojedinačnim pribojima na mjesto kuke 1, kako je to naznačeno sa crtežnim listovima — napraviti sa ravnim kutnim stepom 6, tako da ovo vanjske stepo 6, leži plosno na roštiljnoj površini 2.

Da se roštiljne šibke sa roštiljnim nosiocima spoje u upornu cjelinu dostaje nam tako pomaknuće roštiljnih nosioca iz njihovog pravokutnog položaja prema roštiljnim šibkama, čime oni dolaze u kosi položaj prema zadnjima i priručne se ploče na rubovima roštiljne površine i od njih odvajaju krajnje roštiljne šibke — se čvrsto stisnu.

Za slučaj, da se ima podizati zastavljanje roštilja ili izmjena pojedinih roštiljnih šibki, potrebno je samo pomaknuti roštiljni nosioc u pravokutni položaj prema šibkama.

Kod jednog tako sastavljenog roštilja ostaje poprečni presjek i ozubljenje nosioca tako kao i prorazne ploče sa sve veličine roštilja — jednako a mijenja se samo daljina i broj roštiljnih nosioca tako da se

Predmet izuma je roštilj sa ozubljenim roštiljnim nosiocima 2, i sa dijelovi bez upotrebe zakovice, vijka, međimrežnih ploča i slično — čvrsto spojeni i mogu se međusobno podizati, a da se kod toga ne sprečava lagani sastav i rastavljanje pojedinih pokretnih dijelova.

Prema izumu postigne se to tako, da se roštiljni nosioci sa glatkim roštiljnim šibkama, koje su umetnute pravokutno u ozubljene rupe nosioca — pomoću prorzanih ploča, koje su providjene sa kukama i koje drže umetnute nosioci — objese u površinu roštilja.

Čvrst pridržuje jedan takav roštilj u sl. 1 u gornjem pogledu u sl. 2 i 3 u uzdužnom i poprečnom presjeku, dočim sl. 4 i 5 prikazuju jednu od prorzanih ploča u pogledu i presjeku.

Glatke roštiljne šibke, koje su slično iz plosnog željeza budu postavljene u pravokutan roštiljni nosioc 2, koji je ozubljen i obješen u izrazak roštiljne površine 2.

Objektnje nosioci slični pomoću prorzanih ploča 4, koje su iz komada plosnog željeza sastavljeni, koji komadi su savinuti u obliku U i koji su providjeni sa izrezima kada se umetnu krajnje nosioci; oni

Fig.1.




Fig.2.




Fig.3.




Fig.5.




Fig.4.

